



НАРОДНАИ ТЕАТР 40-с СЕЗОНА САБАЛАННА!

"Нарын сүрэх нэдээн" дигн спектаклын "Чурагчтаары" нэртэй театр бийдэлтэ 40-с сезонун арыларын иетэн баран, эрдэттэн хайнан да сүлддэртэ бийаарынан, ол күн ох курдук өсөөдөн "Айылаан" Сэлэнгээн Киинсэр тийдэбиг. Урутаан нэлбиг көрөөчүдэр кэксэлэртэр буюлтубуг. Сотору нэмсэн саала илэ туолан, уяг умуллан, бува бары сэтгэлэнь кэртэммэг сүдэгтэн харакхлэтын арзаронан гүлүдүбуг.

Бастагчдын сценарь театр уус-
уран саламбарчидтай Надежда Ми-
хайловна Заболонкина тахал
нэрвэхтөх спектаклбыт, сонгуур
аргымстар тустарынхан хэлэгдэ-
лээ. Олус долгуйн турин хас баярда-
лэрин бэлгиднэрдэ. Бу күн салага
хүсгүбүт театралнай искусство-
рда сүүрүйнчидээрэ дэвдэлх түдэн
тохойн, "Маарынчан" П.О. туру-
лбыт хамуе олохута сонгонож.

Дээ, онгич баяас аймалзана, музыка дэлгэрчид. Бийнги миний биед 19-с үйлдэри сэнн ыаллар дэлгэрчид мааньшаа хоно мөхүшн; тэгвс сабылшаа тогдуу огуул, бэлхыгм ололштор, снэрмэлдэр, снэдэрэлдэрх уонна уун-утары тэнчиг аймалзэр үрдүк хэрмилшгэх аян. Бу сэлх саабылар огдохогүйбүт Петербург куураг ололштор Дарыя Семеновна (артымак Анна Пиканнина) жүргн тахсар саахыгм кышпа Машенькамын (артымак зонт дарыя Сазыкина) саахыгм кышпа. Эмнэ уолулар жүргн бнэрэри бэл тэрийлэри снэдэр түбүгэ кустар. Илсн хотун хаан дахытлар югнх кыас Настеньканы (артымак Анастасия Алексеевна) үс-батаасна бнэрэлкэлэр үрүт үрдүгэр дааһааллара тута кустар. Атаах кыас Машенька арвастаан муни-араншаан бүрүтүсүкэлтн парижажерга (артымак Петр Гузлев) онотгороруттан парижажер күлүүбүт-үөрүүбүт сабыланна.

Дээдэлжэнэ сэтгэнэ бишр-бишр персонажтар тахсан ислээр; ымсынга сылдыр уулзгах, хачгыгараа харчылдах. Тамбул куурат олохтойр Василий Петрович.



Золотилова (аргынш Иван Бушков), на-
рын сүрэгтээх, тагтмырга ананан
төрхбүт Александр Золотилова (аргынш
Александр Ходулов), элэл Тамбон куорат-
тан кам сымдыр, сэгүнаах-гомынөөх,
сирейхорумск Аграфена Илнатьевна Ку-
быркина (аргынш Оксана Жиркова),
кыһыһаан Катенькадыл (аргынш,
Наталья Гудяева), кыһас да камдэ нэстэн
аһаркулут-чадыр уол (аргынш Борис Ки-
селевич).

Бу мөһнә көрөөтчүләр аяктагара ыпсы-
бакка күтмәктән босуи булбанылар
Гамовга баш ийгән кушлар көстүү
фен Иппатевна Кубуркина сарына са-
раган арастан тутан-хитин сангара-
ра, өчтөлүккө кәм "моңай" францускай
тылларынан сыйна-халгы да буолар
түһсөрө, кире түн-истердэн, күлэр-
дин-салардын уратыга көрөөтчүнү
"Бәдрә суух" ыгыта. Бу чынжолго суух
оруну Оксана Жиркова, мин санабар,
кыйла тутан ойнайота.

Толуу-маанын көрүлгөзөх, бийа-баачы саатарар дьыо хаһаайытата Дарыя Семёновна (артыыһыка Анна Пинигина) дьэ, көрдькык үрдүккү обществодо бөйбөй олус үлүлүйдэи саатарыны, дохсуи хаһаайыта, баай-талыы олоххо тардылар көрө агар

буларын дөдәсизгә. Кини нәгә ыбыг кыгә. Настенька (артыгәскә Анастасия Александровә) орус сәмәй, сәллек, водә-гыгыгә ойгузәнар агыг дьсәсәгә ураты майгыгәләх, бәнтә-дуолгә тәрдысәт, юшәлгә хавәчәстәгәләр дьнгәзәхәтәгә сыгәләшәр кыгә булгәт бигәдә. Наталья Гүлүвә ушгә Анастасия Александровә

добитоктар дүгөттө, орундуларын сары түрбөнө, илпичке-төлугабы суука ошондогулар джогнада. Паримахер орундутар Петр Гуляев, култ орундутар Борис Карманн теби да арыбакчыны мүнүүтэ көстө тасталлар, саала ийингер муштубут джон ыгыстарын тыабын харыстабетилар. Иван Бушков, Алексей Ходулов туфунан киши эте да барбат. Кийинчер хас сенара көһүнэхтерин ахсын джон ыгыстарын тааныа, күлө-үөрө олордулар.

[illegible]

Галина ПОЛУСКИНА
Наталья ГАВРИЛЬЕВА



Дебютанткалар: Наталья Гуляева, Анастасия Александровна

ИЙЭБЭ АНАЛЛААХ ДЕКАДА ТҮМҮКТЭННЭ



SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGISTS

адаламыг, өтгөн Фекла Ивановна Анастасия Варламова "Ырысан салдар олоо" дэи дүбүтүүнөн гынт буолан ылбыт. Оскуолада "Конкурс матери", культура, спорт өтүүнэ бөрт таһымаах тэрээбиннэр ытытыһыһылар. Маны таһынан ийэлэр волейболга, баскетболга күрэхтэһиһэр. Онтон

түмүктүүр тэрэгчинин "Үрдэл" Сыншалан киинтэ Ийэз аналдаах бизчэр буолла. Сыншалан киин үлэһиттэрэ илээн-сафалаан ыттылар. Баһылык Симон Васильевич Петров эврдэ тылы атта уонна актыбыыс ийэһэрэ эврдэ су-тартаата. Ийэлэр Григорьева, Ирина аастар-кылаастары да курдук, Алексан-бытархайдарынан ас тигэргэ, адһам-тыларга сүбэ-ама би-ина телеприванни-ри онордо. Төрүттэ

салайгаччылара ийэлэри эврдэлээн туран
үлэһиттэригэр махтал суруктары туттардылар.
Мань таһынан музыкальнай оскуола интиллээч-
чилэрэ, оскуола үөрөнээччилэрэ, элэр кэскиллээх
ырыаһыт Валерий Коржанин, ода концерт туруу-
ран билиэри көрүлүттүлэр. Дьон-сэргэ астынан, са-
наа атастаһан, үөрөн-көлөн таргыстылар. -

Аграфена КУЗЬМИНА.





Ийэлэртэ ангаан эр дьон ансамбл галһыыр

Ийнэр аналдаах декада чэрчигтэйгээр Холбоо
нысангууд арав тэрзэний буулан ааста. Ол кур-
дук, тэргүүлэгч, ороо саадтар, оскуола. СР
Президентын Ийнэр аналдаах бичээртэйгээр нэлдэн
ааста. Арьс ол кул-күбэй ийнэр Мария Павловна
Кульмина, Дирингээр; народнай хор салаабаачыта
Федота Ивановича Попова кыттан калдытор. Ма-
рия Павловна СР Правительствын Бочуогтаах
грамотатынсаа уонга сыаналаах бэлдүүрүнэй ийгара

Имя ПОНОМАРЕВ.

ХААЧЧИНЫ ЭГЭТГЭЭР САНГА САБАХТАРЫ АРЫЙАЛЛАР



Мастерская — это стар добрый

Үнэхэ этгалийнтэргэ ологураан би-
ир уопсай түмүгү оноробун. Улууспу-
тутар төрүт кыайан пенсияга тахсыбат
уонна буянатын кыраа тиксэр турук-
таах итээннэ билбэттэриттэн, кыһам
маттарыттан инникилэрлээн сарбына
сыйдыар "молчуннар" аһары албактар.
Бу туһунан пенсионнан фонда үлэһит-
тэргэ, ол иһигэр мин даһына, төһөлөөх
элбэхтэ кэрийэм көпсөһүгү, суруна-
лыгү, быһаарабыт эркэри оһуга кыра.
Бу содула 2013 сылтан биллэн барыа.
Омунуһан элэһилин Аны 10-20 сыһа-
нан улууспут дьонун 10-20 бырыһыан-
нара пенсията суох хаалар, кыра
аһардары кырдыар саастарытар дуоһун
суох пенсияга тахсан умнаһыт олоһор
тиһэр туруктаахтар. Бу - улахан со-
циальной проблема. Ол иһин пенсион-
най фонда үлэһиттэрин таһынан улу-
с салалтата, нэһилэһиттэр баһылык-
тара, тэригтэлэр салайааччыллара бу
боһпурооска улахан суолта биэрэн
дьарыктаналлар. эрэһиллэр. Оһтон.
(Салгыһытын 3-с стр. көр)

